

Informativni list za mikrokreditni proizvod Robni kredit plus



MKD Prodest Banja Luka
 Dositeja Obradovića 1
 78000 Banja Luka
 Tel: 051/379-010
 Fax: 051/379-012
 Mail: office@prodestmkd.com

1	Naziv proizvoda/ usluge	Robni kredit plus	
2	Iznos	od 300 - 5.000 KM, primjer na 1500 KM	
3	Rok	od 3 do 36 mjeseci bez grejsa, primjer na 12 rata	
4	Preduslovi	državljeni BiH sa prebivalištem u BiH; da su kreditno sposobni; da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje mikrokredita;	
5	Nominalna kamatna stopa	20% Nominalna kamatna stopa je fiksna i iskazana na godišnjem nivou.	
		U periodu od plasiranja sredstava na tekući račun klijenta do kraja tekućeg mjeseca obračunava se interkalarna kamata po stopi koja je jednaka redovnoj nominalnoj kamatnoj stopi. Interkalarna kamata se razlikuje u zavisnosti od dana puštanja mikrokredita.	
6	Valutna klauzula	Devizna klauzula vezana za EUR	
7	Metod obračuna kamate	Proporcionalno	
8	Način otplate	Jednaki mjesečni anuiteti	
9	Anuitet	138,95 KM	
	Naknada za obradu mikrokredita	nema	
10	Polisa osiguranja od slučaja neželjenog događaja	Iznos polise zavisi od tarife osiguravajućih društava kao i od godina starosti klijenta te roka kredita.	
11	Elementi obračuna efektivne kamatne stope	Prikaz elemenata za obračun EKS	
		Iznos glavnice	1.500,00
		Rok (u mjesecima)	12
		Nominalna kamatna stopa	20,00%
		TROŠKOVI	(u KM)
		Troškovi mjenice	5,00
		Naknada za obradu zahtjeva, fiksno, jednokratno	0,00
		Troškovi polise osiguranja kolateralna, fiksno, jednokratno	0,00
		Troškovi registracije zaloga, fiksno, jednokratno	0,00
		Troškovi notara, opštinskih ovjera jednokratno, fiksno	0,00
		UKUPNO TROŠAK	5,00
	Ukupan iznos troškova po mikrokreditu	KLIJENT UKUPNO PLAĆA	1.672,42
12	Efektivna kamatna stopa	EKS	22,64%
13	Naknada za prijevremenu otplatu mikrokredita	Mikrokreditna organizacija ima pravo naplatiti objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova od korisnika mikrokredita u vezi sa prijevremenom otplatom mikrokredita ako je iznos prijevremene otplate u periodu od godinu dana veći od 5.000 KM. Naknada se može ugovoriti do visine troškova nastalih zbog prijevremene otplate, a najviše do 1% iznosa mikrokredita koji se prijevremeno otplaćuje i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveza iz ugovora o mikrokreditu jednak ili duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa mikrokredita koji se prijevremeno otplaćuje.	
		Korisnik kredita ima pravo u bilo kojem momentu vratiti mikrokredit, u potpunosti ili djelimično i prije roka određenog za vraćanje mikrokredita	
14	Informacije u slučaju docnje	Opomene se ne naplaćuju. U slučaju neizmirenja obaveza korisnik ima mogućnost da dobije Opomenu I i II kao i Opomenu pred tužbu-raskid ugovora o mikrokreditu. Opomena I se šalje klijentu nakon 15 dana od dana dospijeća anuiteta Opomena II se šalje klijentu nakon 30 dana od dana dospijeća anuiteta Opomena pred tužbu-raskid ugovora o kreditu se šalje 45 dan nakon propuštanja izmirenja anuiteta. U slučaju propuštanja izmirenja obaveza, MKD je ovlašteno raskinuti ugovor i pokrenuti postupak prinudne naplate pred sudom, na osnovu predatih instrumenata obezbjeđenja.	
15	Zatezna kamata	Ukoliko Korisnik mikrokredita obaveze iz ovog Ugovora ne bude izvršavao u roku, Davalac mikrokredita će, za period kašnjenja pored redovne kamate, obračunati i zateznu kamatu na iznos dospjelih, a neizmirenih anuiteta, u skladu sa zakonom. Na dospijele neizmirene obaveze gdje je od dospijeća proteklo 15 dana Davalac kredita obračunava i naplaćuje zateznu kamatu od Korisnika mikrokredita po stopi od 0,03% dnevno a promjene obračuna zatezne kamate će se vršiti u skladu sa promjenama zakonskih propisa.	
16	Dodatna prava korisnika:	a) <u>Uvid u kreditnu istoriju:</u> Korisnik ima pravo da u toku procjene njegove kreditne sposobnosti besplatno dobije obavještenje o rezultatima uvida u baze podataka; b) <u>Nacrt Ugovora:</u> Korisnik ima pravo da besplatno dobije nacrt Ugovora izuzev ako MKD u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika procjeni da ne želi zasnovati odnos sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu; Korisnik se može odrediti prednje navedenog prava na izričit zahtjev. c) <u>Odustajanje od ugovora:</u> Korisnik mikrokredita ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o mikrokreditu, bez navođenja razloga za odustanak, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora. Korisnik mikrokredita je dužan da o svojoj namjeri da odustane od ugovora obavjestiti MKD u pisanoj formi, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. d) <u>Zahtjev za plasiranje odobrenih sredstava</u> MKD neće staviti na raspolaganje odobreni mikrokredit Korisniku kredita prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora o mikrokreditu, osim ukoliko Korisnik mikrokredita ne uputi pismeni zahtjev za puštanje sredstava prije isteka navedenog roka, te uz ispunjenje ostalih uslova za plasman mikrokredita definisanih Ugovorom o mikrokreditu	

17	Obezbjedenje	MKD uzima sljedeće instrumente obezbjeđenja: -administrativna zabrana -sudužništvo -polisa u slučaju smrti ili nezgode -jemstvo -zalog na pokretnu imovinu -mjenica
		U slučaju neuredne otplate Davalac mikrokredita može da iskoristi instrumente obezbjeđenja mikrokredita sljedećim redoslijedom: -administrativna zabrana -polisa u slučaju smrti ili nezgode -zalog na pokretnu imovinu -mjenica
		Uz saglasnost korisnika, MKD može istovremeno pokrenuti postupke prinudne naplate po osnovu svih prednje navedenih instrumenata obezbjeđenja te da može upotrebiti naredni po redoslijedu instrument obezbjeđenja i prije okončanja postupka po prethodno upotrebljenom instrumentu obezbjeđenja.
18	Period i uslovi u kojem važe podaci sadržani u standardnom Informacionom listu	Ponuda važi 7 dana od dana preuzimanja

Datum preuzimanja:

Potpis klijenta
